

5

ЦРВЕНИ

ОМОТ СПИСА

ХЕРЦЕГ-НОВИ
Писарница Општине ХЕРЦЕГ-НОВИ

Акт - предмет одложити а.а.
Класиф. знак: 353

Примљено: 21.03.2014

Орган Орг.јед.	Број	Прилог	Такса
02-4	353-34/2014		50.00

ИЛИЋ МИОДРАГ, ЂЕНОВИЋИ,

ПРЕДМЕТ: ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦИЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
АДРЕСА ПРЕДМЕТА: БАОШИЋИ

Заједно рјешени предмети број: _____

Рок чувања: _____

Број из инт.дост.књиге: _____

За евиденцију: **НЕ - ДА**

1. усвојен
2. одбијен
3. одбачен
4. ненадлежност
5. остало

ХЕРЦЕГ-НОВИ, _____ године

Обрадио:

KREDITNI NALOG

Hitnost

Prenos

Uplata



Isplata

ILIC MIJODRAG
DJENOVICI (Naziv inicijatora kao nalogodavca)

Takse **ADMINISTRATIVNE TAKSE**

(Svrha transfera)

adm taksa
h novi (Naziv korisnika)

J. Ilić

(Pečat i potpis inicijatora)

Štampa: 3M Makarije - Podgorica

(Broj računa inicijatora)

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

EUR

50.00

(Iznos)

030

(Šifra transfera)

530-0000009066777-34
530-9066777-34

(Broj računa korisnika)

18

0104960240014-906

POSTA 85340 (Poziv na broj odobrenja)

21.03.14 0080 00993

0.75

(Potpis podnosioca)

530-0000009066777-34 (Datum valute)

(Mjesto i datum podnošenja)



На основу члана 10 става 3 Закона о процјени утицаја на животну средину („Сл.лист РЦГ“, број 80/05), донешен је Правилник о садржају документације која се подноси уз захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину („Сл.лист РЦГ“, број 17/07)



Општина Херцег-Нови
Секретаријат за комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Miodrag Ćić
име и презиме

Đenovići B.B.
адреса

069 04 2353
тел.бр

**Захтјев
за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину**

Молим надлежни Секретаријат да одлучи о потреби процјене утицаја на животну средину, за пројекат Auto-praone и Baosici, планиран да се гради на

кат.парц.бр. 224/2 К.О. Baosici у Херцег Новом.

Уз захтјев прилажем потребну документацију :

- Опис локације,
- Опис пројекта (Рјешење о локацији са урбанистичко-техничким условима),
- Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину,
- Попуњен упитник о утицају пројекта на животну средину (упитник као и сва објашњења можете добити у канц.бр. 90).

Дана 20.03 .20 14 у Херцег Новом

Подносилац захтјева

Ćić M.

NOSILAC PROJEKTA: MIODRAG ILIC, HERCEG NOVI

DOKUMENTACIJA ZA ODLUCIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA
HERCEG NOVI, mart 2014. godine

OPŠTE INFORMACIJE

a) NOSILAC PROJEKTA: MIODRAG ILIC
ODGOVORNO LICE: MIODRAG ILIC
ADRESA: BAOSICI B.B
MATICNI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 0104960240014
BROJ TELEFONA: 069- 042 353

b) NAZIV PROJEKTA: „AUTOPRAONA MIODRAG ILIC “
LOKACIJA: Urbanistička parcela br 224/2 CESTICA zem.6/15 u zahvatu DUP-a
„Baosice” u Herceg Novom
ADRESA: Baosici bb, Herceg Novi

OPIS LOKACIJE

Glavni projekat autopraone definisan je na lokaciji 224/2 k.o. Baosici, koja u smislu uređenja prostora pripada DUP- u Baosici, odnosno, urbanizovanoj zoni, uz Jadransku magistralu, kao nastavak niza stambenih objekata, s desne i lijeve strane ove brze kolske saobraćajnice.

Lokacija se, dakle, nalazi u neposrednoj blizini to jest na samoj Jadranskoj magistrali, sa njene desne strane, u pravcu Djenovici - Herceg Novi . Na pomenutoj lokaciji je izgrađen stambeno poslovni objekat za koji je dobijena valjana dozvola izdata od strane Sekretarijata za Urbanizam I gradjevinarstvo br.04-UP/1-1808/83. Po rjesenju izdatom od Sekretarijata za Urbanizam I gradjevinarstvo donijeto je rjesenje BR. 42-UP/1-487/2000 gdje se odobrava upotreba poslovnog prostora (namjene – zanatska djelatnost- vulkanizerski servis ukupne površine 17,6 rekonstruisanog na osnovu rjesenja izdatog od Sekretarijata pod brojem 42-UP/1-110/99 OD 4.03.1999GOD.

U infrastrukturnom smislu lokacija to jest poslovni prostor predviđen za auto praonu je potpuno definisan elektromrežom jake i slabe struje, kao i hidrotehničkom infrastrukturom snabdijevanja vodom i kanalizacijom otpadnih voda I posjeduje svu neophodnu dokumentaciju kao I sve potrebne elaborate.

Lokacija je u svemu potpuno određena kao dio urbanog dijela Baosica, sa nizom kaskadno lociranih objekata s gornje strane magistrale.

Osnovni elementi pejzaža su:

- okrenutost lokacije ka jugu i osuncanost, zahvaljujući terenu
- stambeni objekti, su, također, u neposrednoj blizini, i uglavnom imaju vrtove sa vegetacijom: naranaca, limuna, lovorom, palmama.
- uz magistralu su nizovi stambenih objekata, kojima su u dosta primjera, prizemlja pretvorena u poslovne prostore, različitih namjena: pekara, apoteka, prodavnica, i td.

Auto praona posluje na ovoj lokaciji od 2000 godine. Na pomenutoj lokaciji vise lica je obavljalo istu djelatnost za pomenuti period.

Po ugovoru o zakupu zaključenim između vlasnika Kokotovic Dusana iz Baosica bb, I mene licno, Miodraga Ilica iz Djenovica dana 24.02.2014, ja preuzimam rad perionice. Ukupna kvadratura zakupljenog unutrašnjeg prostora je 17,6m², I vanjskog prostora 5 parking mjesta.

Istog dana je izvršena I registracija Zanata kod Opštine Herceg Novi, pod brojem 02-2-316-12/2014. Rjesenje o registraciji Poreske Uprave, izdato 25.02 na moje licno ime gdje mi je I dodijeljen broj

PIB 0104960240014. Zapocinjajem ovog zanata to jest ove djelatnosti obezbijedio sam sebi licni prihod, I samim tim rasteretio drzavu od obaveza prema mojim doprinosima. Samim tim posto predstoji turisticka sezona, postoji mogucnost I angazovanja dodatne radne snage.

Ekonomska komunikacija na parceli, odvija se na platou sa prednje (juzne) strane objekta koja izlazi na Jadransku magistralu i omogucava dopremanje robe i opreme kao i otpremanje nepotrebnih sadržaja. Glavni poslovni ulaz se nalazi sa lijeve predje strane lokacije, odnosno sa magistralnog ulaza kako kolski tako i pješacki. Nakon servisa, automobili se otpremaju ili na spoljni parking prostor na istoj urbanistikoj parceli I tu se preuzima od strane vlasnika. Ovako postavljena tehnološka šema jednosmjernog kretanja automobila nameće odvojene ulaze i izlaze iz objekta sto je I nesmetano omoguceno na samoj parceli.

Stambeni ulaz sa komunikacijama se nalazi na drugoj strain objekta, to jest istocnoj I ima nesmetani prilaz koji je samo za koriscenje I potrebe stanara. Tako da se sami objekat dijeli na dvije cjeline, poslovnog I stambenog karaktera gdje poslovni dio dominira u dijelu Jadranske magistrale a stambeni dio ima umirene forme na dominantno stambeni karakter.

Projekat se realizuje u zoni koja je stambeno-poslovne i uslužne namjene. Šire podrucje ove zone namijenjeno je za individualno i kolektivno stanovanje, kao i poslovanje.

U zoni lokacije i u njenoj blizini nema podrucja koja su zašticena kada su u pitanju kulturna i prirodna dobra. Šira zona podrucja je stambenog i poslovnog tipa i o njoj se može govoriti kao o zoni sa srednjom gustinom naseljenosti.



BAOSICI BB, PRIKAZ AUTOPRAONE POSTOJECE STANJE



UNUTRASNJI PRIKAZ PROSTORA 20M2



SPOLJASNI DIO PRAONICE



ULAZ U UNUTRASNI DIO PRAONICE



OBJEKT U CIJEM SKLOPU POSLUJE PRAONICA

KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Objekat svojim horizontalnim i vertikalnim gabaritima, kao i materijalizacijom ne odudara i od izgrađenog okruženja.

Lokacija autopraonice predstavlja već izgrađenu sredinu, bez ikakvih karakteristika prirodne sredine, koje bi mogle biti od značaja za očuvanje ili unapređenje prirodne sredine.

Projektovana tehnološka rješenja, a prije svega tretman i odvođenje otpadnih voda, do sada nije uticao na pogoršanje parametara životne sredine.

STANOVNIŠTVO

Predmetni autopraonica nalazi se u zoni male do srednje gustine naseljenosti, gdje je osnovna odlika individualno, porodično stanovanje, u stambenim objektima na privatnim parcelama, sa okucnicama sa različitim stepenom hortikulture urednosti.

U neposrednom okruženju lokacije nalaze se nizovi stambenih objekata, sa poslovnim prostorima u prizemljima, što je ovom potezu uz magistralu dalo i drugaciju namjenu, osim čisto stambene ili turističko-apartmanske.

U pogledu emisije buke, može biti od značaja blizina stambenih objekata. Činjenica da se predmetna lokacija nalazi uz najfrekventniju gradsku saobraćajnicu, gdje je buka već dovoljno pojačana za stanovnike u direktnom kontaktu, može se konstatovati da će buka na predmetnoj lokaciji imati neznatan uticaj na stanovnike u neposrednom okruženju, kao neznatno pojačanje ionako već intenzivne saobraćajne buke.

Autopraonica će imati svoje klijente, kako iz neposredne blizine stanovanja, tako i iz drugih zona stanovanja, kao i turiste i druge učesnike u saobraćaju. Očekujemo veliku frekvenciju ulaska i izlaska vozila na lokaciju, međutim sami promet neće ometati niti imati velikog uticaja na

funkcionisanje saobraćaja duž Jadranske magistrale, posto sama lokacija posjeduje prilazni put I svoja parking mjesta koja nam omogućavaju nesmetan rad.

OPIS MOGUĆIH ZNACAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

U toku dosadašnjeg rada praone Otpadne materije koje nastaju u toku rada praone vode porijeklo iz više izvora. To su vode koje su korištene u procesu pranja opterećene raznim aditivima za pranje i održavanje vozila i sredstvima za očuvanje boje, uz masnoće i prašinu koje se spiraju sa šasije i iz unutrašnjosti vozila, tokom pranja unutrašnjih podnih pokrivki vozila; zatim, tokom usisavanja se neminovno emituje u vazduh dio prašine izvan usisnog crijeva, koji je znatno manji od količine koju pokupi usisna mašina.

Za pravilan tok rada od izuzetnog je značaja :

- ispravno upravljanje opremom i mašinskim postrojenjem, posebno dozatorima
- pravovremena zamjena potrošnog materijala, posebno filtera, po uputstvu proizvođača
- pražnjenje separatora i kontrola kišne i fekalne kanalizacije

OPIS MOGUĆIH UTICAJA NA KVALITET VODA

Može se reći da faktori rizika po životnu sredinu nastaju u tehnološkim produktima procesa pranja u našem slučaju su minimalni, kao što je pomenuto već u više navrata sve otpadne vode se sistemom kanalizacione mreže sakupljaju i odvođe do separatora, a potom odlaze u gradsku kanalizacionu mrežu.

S obzirom na tehnologiju pranja, sredstva koja se koriste i predmeta tj. vozila koja se peru, sve se odlijeva u separator za masti i ulja koji otpadne vode praone dovodi do stepena kvaliteta neophodnog za ispuštanje u javnu kanalizaciju.

Tako da sastojci deterdženata za pranje vozila ne mogu uticati na kvalitet otpadne vode koja se pušta u javnu kanalizaciju.

Rad I funkcionisanje praone ne mogu imati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha, samim tim što se duž istočne i južne strane predmetne lokacije proteže saobraćajnica to jest magistrala, sa velikom intenzitetom saobraćaja, naročito, u mjesecima ljetnje sezone. Tako da rad perionice to jest uticaj iste na kvalitet vazduha će biti neznatan.



PRIKAZ OBJEKATA U NEPOSREDNOJ BLIZINI

UTICAJ NA KVALITET ZEMLJIŠTA

Prakticno citava lokacija na parceli 224/2 .bice u funkciji autopraone, bilo za sam proces pranja vozila bilo za parkiranje i cekanje dolaska na red. To znaci da na zahvatu nema slobodne površine zemljišta koja bi bila od znacaja za analizu mogucih uticaja.

UTICAJI NA BIODIVERZITET

Na samoj lokaciji biodiverzitet je veoma redukovan, i prakticno je zanemaljivo njegovo postojanje, u floristickom i faunistickom smislu. Iz tog razloga bice zanemarljiv i uticaj na njega od rada autopraonice.

POJAVA POJACANE BUKE

Predmetna lokacija je i u postojecem stanju pod opterecem saobracajne buke, jer se nalazi uz Jadransku magistralu, gdje je saobracaj najintenzivniji u hercegovskoj opštini.



MAGISTRALNI PUT JADRANSKA MAGISTRALA ISPRED OBJEKTA

KONTROLA MIRISA I NJIHOV UTICAJ NA OKOLINU

Sa istocne i sjeverne strane lokacije nalaze se u neposrednoj blizini poslovno/stambeni objekti. Ne postoji moguc znacajan uticaj mirisa nastalih na predmetnoj lokaciji na životnu sredinu.

Upitnik za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

KRATAK OPIS PROJEKTA			
<i>Re br.</i>	<i>Pitanje</i>	<i>DA/NE Kratko pojašnjenje po navedenim tačkama</i>	<i>Da li će to imati značajne posljedice? DA/NE i zašto?</i>
1	<p>Da li izvođenje projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to:</p> <p>a) topografije, b) korišćenja zemljišta, c) izmjenu vodnih tijela?</p>	<p>a) Ne b) Da (zemljišta na planiranoj lokaciji se koristi od datuma izdavanja građevinske dozvole) c) Ne</p>	Ne
2	<p>Da li funkcionisanje projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to:</p> <p>a) topografije, b) korišćenja zemljišta, c) izmjenu vodnih tijela?</p>	<p>a) Ne b) Da (za funkcionisanje projekta bice iskorišćena određena površina zemljišta na lokaciji) c) Ne</p>	<p>b)Ne dosadasnje funkcionisanje projekta ciji jedan dio se koristi za poslovnu djelatnost nema niti može imati značajne posljedice na fizicke promjene na lokaciji sa aspekta topografije, korišćenja zemljišta ili izmjenu vodnih tijela</p>

3	<p>Da li prestanak funkcionisanja projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) topografije, b) korišćenja zemljišta, c) izmjenu vodnih tijela? 	<p>Posto je objekat izgradjen i ima valjanu gradjevinsku dozvolu, korisnjenje vode i samog zamljista je obuhvaceno projektom</p> <p>c) Ne (na lokaciji nema površinskih i podzemnih voda)</p>	Ne
4	<p>Da li izvođenje projekta podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa, posebno resursa koji nijesu obnovljivi ili koji se teško obnavljaju, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zemljište, b) vode, c) šume, d) mineralne sirovine? 	<p>Da (potrebna je površina zemljišta koliko zahvata projekat)</p> <p>b) Da (za potrebe zaposlenih na lokaciji i izvodjenje projekta koristi se voda iz gradskog vodovoda)</p> <p>c) Ne</p>	<p>a) Ne (zemljište je urbanističkim i drugim planovima predvidjeno za djelatnost stanovanja i poslovanja)</p> <p>b) Ne (obzirom na dobru snabdjevenost ovog podrucja vodom)</p>
5	<p>Da li funkcionisanje projekta podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa, posebno resursa koji nijesu obnovljivi ili koji se teško obnavljaju, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zemljište, b) vode, c) šume, d) mineralne sirovine? 	<p>a) Ne</p> <p>b) Da (za potrebe funkcionisanja projekta koristic se voda iz gradskog vodovoda)</p> <p>c) Ne</p> <p>d) Ne</p>	Ne

6	<p>Da li projekat podrazumijeva korišćenje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu u postupku :</p> <p>a) proizvodnje/aktivnosti, b) skladištenja, c) transporta, rukovanja?</p>	<p>a) Da (aktivnosti koje se odnose na servisiranje automobila) b) Da (razlicite vrste otpada koje se javljaju u toku servisiranja automobila) c) Ne</p>	<p>a) Ne (ukoliko se postupi u skladu sa standardima i važećim zakonskim propisima) b) Ne (nosilac projekta je u skladu sa zakonskim propisima sklopio ugovor sa grackom cistocom o pomenutom otpadu) c) Ne</p>
7	<p>Da li će na projektu nastajati čvrsti otpad tokom:</p> <p>a) izvođenja, b) funkcionisanja ili c) prestanku funkcionisanja?</p>	<p>a) Ne b) Da (u toku funkcionisanja komunalni otpad i otpad od servisiranja automobila) c) Da (nakon prestanka funkcionisanja projekta vanjsi dio perionice bi se morao ukloniti)</p>	<p>a)Ne b) Ne (u toku funkcionisanja projekta komunalni otpad i otpad od servisiranja automobila uklanja se u skladu sa zakonskom regulativom) c) Ne (nakon uklanjanja vanjskog dijela objekta prostor na lokaciji bi se doveo u prvobitno stanje, a negativan uticaj bi se ostvario ako se nakon prestanka rada ne bi izvršilo čišćenje lokacije)</p>

8	<p>Da li će pri izvodjenju projekta dolaziti do ispuštanja u vazduh:</p> <p>a) zagađujućih materija, b) opasnih i otrovnih materija, c) neprijatnih mirisa?</p>	Ne	Ne
9	<p>Da li će pri funkcionisanju projekta dolaziti do ispuštanja u vazduh:</p> <p>a) zagađujućih materija, b) opasnih i otrovnih materija, c) neprijatnih mirisa?</p>	Ne	Ne
10	<p>Da li će izvodjenje projekta prouzrokovati:</p> <p>a) buku, b) vibracije, c) emitovanje svjetlosti, d) emitovanje toplotne energije ili e) emitovanje elektromagnetnog zračenja?</p>	Ne	Ne
11	<p>Da li će funkcionisanje projekta prouzrokovati:</p> <p>a) buku, b) vibracije, c) emitovanje svjetlosti, d) emitovanje toplotne energije ili e) emitovanje elektromagnetnog zračenja?</p>	Ne	Ne (pošto je položaj lokacije projekta pored saobracajnice koja je dosta frekventna)
12	<p>Da li će izvodjenje projekta prouzrokovati kontaminaciju zagađujućim materijama:</p> <p>a) zemljišta, b) površinskih voda, c) podzemnih voda?</p>	<p>Ne b) Ne (u toku izvodjenja projekta neće biti zagađenja površinskih voda) c) Ne (u toku izvodjenja projekta nema zagađenja podzemnih voda)</p>	<p>a) Ne b) Ne c) Ne</p>

13	<p>Da li će funkcionisanje projekta prouzrokovati kontaminaciju zagađujućim materijama:</p> <p>a) zemljišta, b) površinskih voda, c) podzemnih voda?</p>	<p>a) Ne (odlaganje otpada kako komunalnog, tako i od servisiranja automobila-otpadno ulje, otpadni akumulatori, otpadni filteri za ulje i otpadne gume vrši se u skladu sa zakonskim propisima) c) Ne (sanitarne i fekalne vode odvođe se kanalizacioni system, za koji posjedujemo placene priključke i dozvole I separator po Eu standardima</p>	<p>a) Ne (komunalni otpad se nakon odlaganja u kontejnere odvozi na gradsku deponiju) b) Ne c) Ne (jer se otpadne vode odvođe u kanalizacioni sistem, a prije toga se preciscavaju pomocu ugradjenog separatora, koji funkcionife na bazi filtera, gdje se periodično vrši I provjera filtrirane vode propisana zakonom.</p>
14	<p>Da li će prestanak funkcionisanja projekta prouzrokovati kontaminaciju zagađujućim materijama</p> <p>a) zemljišta, b) površinskih voda, c) podzemnih voda?</p>	<p>a) Ne b) Ne c) Ne</p>	<p>a) Ne b) Ne c) Ne</p>
15	<p>Da li će postojati bilo kakav rizik od udesa (akcidenta), koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, tokom:</p> <p>a) izvođenja projekta, b) funkcionisanja projekta, c) prestanka funkcionisanja projekta?</p>	<p>a) Ne b) Ne (obzirom na namjenu projekta teško da može doći do akcidentne situacije) d) Ne</p>	<p>a) Ne b) Ne (obzirom na namjenu objekta) c) Ne</p>

16	<p>Da li će projekat dovesti do socijalnih promjena, u:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) demografskom smislu, b) tradicionalnom načinu života, c) zapošljavanju, d) drugo? 	<ul style="list-style-type: none"> a) Da (projekat će omogućiti naseljavanje u stambenim jedinicama) b) Da (projekat će omogućiti u svojim djelatnostima poslovanja dodatno zapošljavanje ljudi) c) Da (projekat će dovesti do zapošljavanja ljudi) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Da (ukoliko projekat bude dugo trajao) b) Da (ukoliko projekat bude duže trajao) c) Da (ukoliko projekat bude duže trajao)
17	<p>Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslijediti, koji bi mogli dovesti do posljedica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na lokaciji, b) u blizini lokacije? 	<p>Ne (obzirom da se radi o stambeno-poslovnoj zoni uređenoj)</p>	<p>Ne (predmetna zona je sa dosta velikim stepenom izgradnje, a za sve planirane projekte bice radjena procjena uticaja ukoliko se pokaže da je potrebno)</p>
18	<p>Da li ima područja na lokaciji, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koja su zaštićena po međunarodnim ili domaćim propisima, zbog svojih:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ekoloških, b) prirodnih, c) pejzažnih, d) istorijskih, e) kulturnih ili f) drugih vrijednosti? 	<p>Ne (lokacija je namijenjena za djelatnost stanovanja i poslovanja i pripada stambeno-poslovnoj zoni, tako da na lokaciji nema zaštićenih područja)</p>	<p>Ne (na lokaciji nema zaštićenih područja)</p>

19	<p>Da li ima područja u blizini lokacije, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koja su zaštićena po međunarodnim ili domaćim propisima, zbog svojih:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ekoloških, b) prirodnih, c) pejzažnih, d) istorijskih, e) kulturnih ili f) drugih vrijednosti? 	Ne (u blizini lokacije ne nalaze se područja koja su zaštićena po međunarodnim ili domaćim propisima)	Ne (jer u ovoj zoni nema zaštićenih područja)
20	<p>Da li ima osjetljivih područja na lokaciji, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta, a koja su važna ili osjetljiva zbog ekoloških razloga, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) močvare, b) vodotoci ili druga vodna tijela, c) planinska ili šumska područja, d) priobalje? 	Ne (na lokaciji nema osjetljivih područja kada su ekološki razlozi u pitanju)	Ne (nema osjetljivih područja na lokaciji)
21	<p>Da li ima osjetljivih područja u blizini lokacije, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta, a koja su važna ili osjetljiva zbog ekoloških razloga, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) močvare, b) vodotoci ili druga vodna tijela, c) planinska ili šumska područja, d) priobalje? 	Ne (obzirom da u blizini lokacije nema osjetljivih područja)	Ne (nema osjetljivih područja u blizini lokacije projekta)
22	<p>Da li ima zaštićene ili osjetljive vrste faune i flore, na primjer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, koja mogu biti zagađene ili ugrožene realizacijom projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije? 	Ne (na lokaciji i u njenoj blizini nema zaštićene flore i faune, kao ni njihovih osjetljivih vrsta)	Ne
23	<p>Da li postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije? 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ne (na lokaciji nema površinskih ili podzemnih voda) b) Ne (u blizini lokacije nema površinskih ili podzemnih voda) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ne (nema površinskih i podzemnih voda na lokaciji) b) Ne (nema površinskih i podzemnih voda u blizini lokacije projekta)

24	<p>Da li postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrijednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta</p> <p>a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije?</p>	<p>Ne (ne postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrijednosti ni na lokaciji ni u njenoj blizini)</p>	<p>Ne (jer nema vrijednih visoko ambijentalnih područja ne samo na lokaciji, već ni u njenoj blizini)</p>
25.	<p>Da li postoje površine ili objekti koji se koriste za rekreaciju, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta:</p> <p>a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije?</p>	<p>Ne (na lokaciji i u njenoj blizini nema takvih područja)</p>	<p>Ne (jer nema takvih područja na lokaciji i u njenoj blizini)</p>
26	<p>Da li postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta</p> <p>a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije?</p>	<p>Ne (saobraćajni pristup lokaciji i objektu je funkcionalan godima I ne predstavlja problem)</p>	<p>Ne (projekat je Priključen na pomenutu saobraćajnicu u skladu sa saobraćajnim uslovima bez trajnih posljedica)</p>
27	<p>Da li se projekat planira na lokaciji na kojoj će vjerovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?</p>	<p>Da (projekat je na vidljivom mjestu i vidljiv je velikom broju ljudi zbog svojeg položaja i velicine)</p>	<p>Ne</p>
28	<p>Da li na lokaciji ima područja, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, a koji su od</p> <p>a) istorijskog ili b) kulturnog značaja?</p>	<p>Ne na lokaciji nema područja koja su istorijskog ili kulturnog značaja)</p>	<p>Ne (jer nema takvih područja na lokaciji)</p>
29	<p>Da li u okolini lokacije ima područja ili, koji mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koji su od</p> <p>a) istorijskog ili b) kulturnog značaja?</p>	<p>Ne</p>	<p>Ne</p>

30.	Da li se projekat planira na lokaciji koja će zbog toga pretrpjeti gubitak zelenih površina?	Ne	Ne
31	<p>Da li se na lokaciji projekta zemljište koristi u namjene, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stanovanje, b) vrtlarstvo, c) industrijske ili trgovačke aktivnosti, d) rekreacija, e) javni otvoreni prostor, f) javni objekti, g) poljoprivredna proizvodnja, h) šume, i) turizam, j) rudarske ili druge aktivnosti? 	<ul style="list-style-type: none"> a) Da (jedan dio prostora objekta koristi se za stanovanje) b) Ne c) Da (dio prostora objekta koristi se za uslužne aktivnosti iz domena servisiranja automobila) d) Ne e) Ne f) Ne g) Ne h) Ne i) Da j) Ne, 	Ne projekat je izgrađen po svim standardima i propisima
32	<p>Da li se u blizini lokacije projekta zemljište koristi u namjene, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stanovanje, b) vrtlarstvo, c) industrijske ili trgovačke aktivnosti, d) rekreacija, e) javni otvoreni prostor, f) javni objekti, g) poljoprivredna proizvodnja, h) šume, i) turizam, j) rudarske ili druge aktivnosti? 	<ul style="list-style-type: none"> a) Da (dio prostora u blizini lokacije projekta koristi se za stanovanje i turizam) b) Ne d) Ne e) Ne f) Ne g) Ne h) Ne i) Da j) Ne 	a) Ne (radi se o individualnim stambenim objektima na koje projekat neće imati značajnijeg uticaja)

33	Da li je lokacija na kojoj se planira projekat u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom?	Da u skladu je sa DUP-om I posjeduje gradjevinsku dozvolu	Ne
34	Da li postoje područja sa velikom gustom naseljenosti ili izgrađenosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta: a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije?	Ne (u okolini lokacije se nalaze individualni stambeni objekti, ali ne sa velikom gustom naseljenosti)	b) Ne (jer se radi o DUPom uredjenom podrucju)
35	Da li se na lokaciji nalaze specifični (osjetljivi) objekti, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, kao što su: a) bolnice, b) škole, c) vjerski objekti, d) javni objekti, e) dječji vrtići, f) slično?	Ne (na lokaciji nema ništa izgradjeno kada su specifični objekti u pitanju)	Ne (obzirom da na lokaciji nema izgradjen ni jedan od navedenih objekata)
36	Da li se u blizini lokacije nalaze specifični (osjetljivi) objekti, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, kao što su : a) bolnice, b) škole, c) vjerski objekti, d) javni objekti, e) dječji vrtići, f) slično?	Ne (u blizini lokacije nema navedenih specifičnih objekata koji bi mogli biti zahvaceni uticajem projekta)	Ne (jer takvih objekata nema u blizini lokacije)
37	Da li na lokaciji ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, kao što su: a) podzemne vode, b) površinske vode, c) šume, d) poljoprivredna područja, e) ribolovna područja, f) lovna područja, g) zaštićena prirodna dobra, h) mineralne sirovine i dr?	Ne (na lokaciji nema navednih područja koja su visoko kvalitetna ili sadrže rijetke resurse na koja bi projekat imao uticaja)	Ne (obzirom da nema navednih područja, nema ni značajnijih posljedica projekta na iste)

38	<p>Da li u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podzemne vode, b) površinske vode, c) šume, d) poljoprivredna područja, e) ribolovna područja, f) lovna područja, g) zaštićena prirodna dobra, h) mineralne sirovine i drugo? 	<p>Ne (u blizini lokacije je zona namijenjena za individualno i kolektivno stanovanje, kao i za poslovanje, pa stoga nema u njoj područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima)</p>	<p>Ne (jer se radi o stambeno-poslovnoj zoni)</p>
39	<p>Da li ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnu sredinu, a koja mogu biti dodatno ugrožena projektom,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na lokaciji ili b) u blizini lokacije? 	<p>Ne (na lokaciji i u njenoj blizini nema područja koja usljed dosadašnje izgradnje trpe zagađenje ili neku štetu kada je životna sredina u pitanju, tako da ista ne mogu biti dodatno ugrožena projektom)</p>	<p>Ne (nema takvih područja na lokaciji ni u njenoj blizini)</p>
40	<p>Da li je lokacija na kojoj se planira realizacija projekta podložna</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zemljotresima, b) slijeganju zemljišta, c) klizištima, d) eroziji, e) poplavama, f) temperaturnim razlikama, g) magli, h) jakim vetrovima, i) drugo 	<p>Ne (radi se o ravnom prostoru koji je stabilan bez slijeganja zemljišta ili erozije, ali sa pojavom jacih vjetrova)</p>	<p>Ne (radi se o stabilnom prostoru)</p>

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu:

Projektovana tehnološka rješenja, a prije svega tretman i odvođenje otpadnih voda, do sada nije uticao na pogoršanje parametara životne sredine.

Eventualni uticaj na zagađenje vazduha je minimalan obzirom da će vozila, koja će koristiti usluge autoperionice, prilikom pranja imati ugašen motor. Imajući u vidu da se predmetna lokacija nalazi uz magistralni put na kojem se odvija saobraćaj velikog intenziteta, a naročito u turističkoj sezoni, eventualni uticaji na zagađenje vazduha od vozila koja dolaze ili odlaze iz autoperionice je zanemarljiv.

Ne očekuje se uticaj zagađenja vazduha na neposredno okruženje od aerosola (kapljice vode pomiješane sa deterdžentom i nečistoćama sa vozila) nastalih pranjem vozila, čak i pri jakom vjetru, jer aerosol zbog ogradnog zida i težnje aerosola da padne na tlo neće biti transportovan dalje od lokacije autoperionice.

Buka, koja se stvara radom uređaja u autoperionici, neće doprinijeti povećanju postojeće buke u kojoj dominantan uticaj ima buka od saobraćaja motornih vozila na „magistrali“.

Na predmetnoj lokaciji nije uočeno prisustvo zaštićenih, ugroženih, rijetkih, endemskih, divljih i drugih osjetljivih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, tako da na njih neće biti nepovoljnih uticaja.

Sve otpadne materije, nastale u procesima pranja vozila, nalaze se u: tečnom, čvrstom ili gasovitom stanju. Tehnološki proces se ne završava pranjem vozila i njegovim napuštanjem autoperionice i uključivanjem u saobraćaj. Za autopraonu se tehnološki postupak završava kompletnim dispozicioniranjem svih otpadnih materija na zakonom propisan način, i to:

- čvrsti otpad (koji se izbacuje iz vozila tokom pranja unutrašnjih dijelova) privremeno se skladištiti u katama za smeće, a po dogovoru sa JP „Cistoca“ se odnese u reciklažni centar, prebran radi recikliranja mogućih materija, i potom na deponiju (sanitarnu, kada ona bude u funkciju);
- tečni otpad, za vještackim voskom, deterdžentima i drugim supstancama pranja, masnoćama, uljima i prašinom, odlazi sa vodom sistemom kanalizacionih cijevi do separatora (Euro norma EN 858, podzemno ugrađen, i sam posjeduje integrisan separator mulja i sigurnosni plovak protiv prelijevanja mineralnih ulja. Kalibrisan je za tečnosti gustine 0,85 do 0,95 g/cm, sa koalescentnim filterom koji omogućava da sadržaj zaostalog ulja bude niži od 5 mg/l, što je gornji limit prema DIN EN 858). gdje se vrši separacija ulja. Voda to jest otpadna preciscena voda iz separatora se uredno kontrolise zakonom predviđenim rokom.
- pale i otekle kišne vode, izvan zahvata perionice. i van kontakta sa supstancama pranja, odlaze u kanal koji, prolazi ispod zahvata, kao rješenje iz postojećeg stanja; Voda koja se koristi za pranje vozila u autopraoni potice iz vodovodnog sistema koja je tretirana do nivoa vode za pice.

REPUBLIKA CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
- Sekretarijat za urbanizam
i gradjevinarstvo -
broj: 42-Up/1-677/97-1
Herceg Novi, 27.02.1999. godine

Sekretarijat za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi rešavajući po zahtjevu Kokotović Dušana iz Baošića, na osnovu čl. 41. Odluke o izgradnji gradjevinskih objekata ("Sl.list RCG", o.p. broj 32/98), i čl. 62. Zakona o izgradnji i finansiranju investicionih objekata ("Sl.list SRCG", br. 29/90) i čl. 192. ZUP-a ("Sl.list SRJ", br. 33/97), donosi

R J E Š E N J E

1. ODOBRAVA SE upotreba poslovnog prostora (namjene: trgovinska djelatnost - prodavnica mješovite robe, ukupne korisne površine P-93,00 m²) dograđenog na osnovu rješenja izdatog od ovog Sekretarijata broj 42-Up/1-487/91 od 23.05.1991. godine, u dijelu suterena stambeno-poslovnog objekta broj 1. na lokaciji gradjevinska parcela broj 248 koja se sastoji od kat. parcele broj 224/2 k.o. Baošić u Baošićima, investitora Kokotović Dušana iz Baošića.
2. Sastavni dio ovog rješenja je zapisnik o tehničkom pregledu označenog poslovnog prostora.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Kokotović Dušan iz Baošića podnio je ovom Sekretarijatu dana 19.02.1999. godine zahtjev za ponovni tehnički pregled poslovnog prostora označenog u tački 1. dispozitiva.

Rješavajući po ovom zahtjevu komisija je izvršila tehnički pregled poslovnog prostora dana 21.02.1999. godine.

U svom zapisniku komisija je konstatovala da su radovi na dogradnji poslovnog prostora izvedeni u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom i izdatim odobrenjem pa je predložila da se izvedeni radovi prime.

U skladu sa ovim predlogom, a na osnovu čl. 3. stav 2. i čl. 40. Odluke o izgradnji gradjevinskih objekata kao i čl. 61. 64. i 66. Zakona o izgradnji i finansiranju investicionih objekata kojima se reguliše postupak izdavanja odobrenja za upotrebu objekta odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema Ministarstvu uređenja prostora Podgorica preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:
Imenovanom,
U dosije,
inspekcijama,
Arhivi
v.g.


STRUČNI SARADNIK

Branislav Čeprić

B. Čeprić

NAČELNIK

dip. inž. arh.
Branislav Čeprić





Општина Херцег-Нови
Секретаријат за финансије, туризам
и економски развој

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
ХЕРЦЕГ НОВИ

Примљено: 24 FEB 2014				
Орган јединице	Бр	Код зан шифра	Прилог	Вриједност
ЗАНАТА				
02-2-316-12/2014				

ПРИЈАВА

- Име и презиме / привредно друштво:
ILIĆ MIRODRAG
- Сједиште / адреса подносиоца пријаве:
BAOŠIĆI BB
- Лице овлашћено за заступање / ЈМБГ: 0104960240014
- Занимање: ПРАОНА АУТА
- Врста заната (услуге) – означити са X:
 Једноставни
 Сложени
 Слични занати
- Број и датум Потврде о упису у ЦРПС (прилог Потврда о упису у ЦРПС):
208320 од 04.02.2014 од
- Порески идентификациони број: _____
- Број жиро рачуна / Банка: _____
- Мјесто и адреса гдје се занат обавља:
BAOŠIĆI BB
- Врста и површина просторије, односно занатног мјеста _____
- Име мајстора / број мајсторског сертификата _____
- Датум почетка рада: 24.02.2014. г.
- Датум подношења пријаве: 24.02.2014. г.
- Подаци о промјенама:
-Врсте и опис промјене _____
-Датум настанка промјене из пријаве: _____
- Напомена: _____

ILIĆ M.

Име и презиме, потпис подносиоца пријаве

REPUBLIKA CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Sekretarijat za urbanizam
i gradjevinarstvo
Broj: 42-Up/1-487/2000
Herceg Novi 15.08.2000. godine

Sekretarijat za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi rješavajući po zahtjevu Kokotović Dušana iz Baošića na osnovu čl. 41. Odluke o izgradnji gradjevinskih objekata («Sl.list RCG», o.p. br. 32/98) i čl. 62. Zakona o izgradnji i finansiranju investicionih objekata («Sl.list SRCG» br. 29/90) i čl. 192 ZUP-a («Sl.list SRJ», br. 33/97) donosi

RJEŠENJE

1. ODOBRAVA SE upotreba poslovnog prostora (namjene – zanatska djelatnost – vulkanizerski servis, ukupne korisne površine $P=17.66 \text{ m}^2$), rekonstruisanog na osnovu rješenja izdatog od ovog Sekretarijata broj 42-Up/1-110/99 od 4.03.1999. godine u dijelu suterena stambeno-poslovnog objekta izgrađenog na lokaciji urbanistička parcela koja se sastoji od kat.parcele broj 224/2 k.o. Baošić u Baošićima, investitora Kokotović Dušana iz Baošića

2. Sastavni dio ovog rješenja je zapisnik o tehničkom pregledu poslovnog prostora.

Obrazloženje

Investitor Kokotović Dušan iz Baošića podnio je ovom Sekretarijatu dana 21.06.2000. godine zahtjev za tehnički pregled poslovnog prostora označenog u tački 1. dispozitiva.

U postupku po zahtjevu dana 27.07.2000. godine izvršen je tehnički pregled poslovnog prostora od strane komisije koja je formirana zaključkom 26.07.2000. godine.

U svom zapisniku komisija je konstatovala da su radovi na rekonstrukciji poslovnog prostora izvedeni u skladu sa odobrenom projektom dokumentacijom i izdatim odobrenjem pa je predložila da se izvedeni radovi prime.


U skladu sa ovim predlogom, a na osnovu čl. 3.st. 2. i člana 40. Odluke o izgradnji gradjevinskih objekata kao i čl. 61,64,i 66. Zakona o izgradnji i finansiranju investicionih objekata kojima se reguliše postupak izdavanja odobrenja za upotrebu objekata, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema Ministarstvu uređenja prostora Podgorica preko ovog Sekretarijata

DOSTAVLJENO:
Imenovanim.
U dosije.
Inspekcijam.
Arhivi

STRUČNI SARADNIK
Branislav Čeprić

B. Čeprić





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Herceg Novi
Broj: 90-02-01489-8
HERCEG NOVI, 25.02.2014. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Prezime i ime: ILIĆ MIJODRAG

HERCEG NOVI

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 0104960240014

(Matični broj)

906

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 25.02.2014. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksarne tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.



PORESKI INSPEKTOR I

Veljo Jauković

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI

- Sekretarijat za urbanizam i
stambeno-komunalne poslove -
Broj:04-Up/1-18o8/83

Herceg Novi, 22. oktobra 1984.g.

Ова копија је вјерна оригиналу који се чува
у Секретаријату Општинског Одјека за контролу,
интиту, преузимање смјештај, сређивање,
раду и коришћење архивске грађе-Херцег Нови
Фонду ОН-НН збирци РРО 121/901

18.07.7012

Датум

Потпис овлаш. лица

Na osnovu člana 2o2. Zakona o opštem upravnom postupku i od člana 43. do 54. Zakona o izgradnji i finansiranju investicionih objekata ("Sl.list SRCG", opštinski propisi broj 3o/83), člana 9, 1o, i 2o. Odluke o izgradnji objekata građana i građansko pravnih lica ("Sl.list SRCG", opštinski propisi br. 25/76), Sekretarijat za urbanizam i komunalno stambene poslove SO Herceg Novi, izdaje

ODOBRENJE ZA GRADJENJE

1. Odobrava se gradnja porodične stambene zgrade (P+1) ukupne korisne stambene površine 180,96 m² čiji je investitor KOKOTOVIĆ DUŠAN iz Risna na čest. zem.6/15 k.o. Baošići u Baošićima a u svemu prema odobrenom projektu kojeg je izradila RO "Projekt" Herceg Novi.

2. Ovo odobrenje prestaje da važi ako se gradnja ne započne u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja. Rok završetka gradnje je tri godine od dana izdavanja odobrenja.

3. Investitor je dužan pismeno prijaviti početak radova, izvodjača i rukovodioca radova, zatražiti od Uprave za katastra i geodetske poslove regulaciono gradjevinsku liniju, i to sve osam dana prije početka gradnje.

Po završetku temelja investitor je dužan o tome izvjestiti organ gradjevinske inspekcije.

4. Investitoru se ne dozvoljavaju nikakve izmjene i dopune projekta, na osnovu koga je izdato odobrenje za gradnju, prije pribavljanja novog projektog rješenja i odobrenja za izmjenu.

5. Nakon završetka radova investitor je dužan zatražiti pregled i prijem izvedenih radova u cilju izdavanja odobrenja za upotrebu objekta.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Kokotović Dušan iz Risna podnio je zahtjev dana 15.09.1983. godine za izdavanje odobrenja za izgradnju porodične stambene zgrade na već pomenutom zemljištu.

Investitor je priložio projekat, urbanističku saglasnost br i-5/36 od 16.februara 1983.godine, saglasnost priključka za vodu i struju, dokaz o vlasništvu zemljišta, dokaz o uplati doprinosa za uređenje gradjevinskog zemljišta 94.28o,oo dinara, a na osnovu zaključka Skupštine opštine Herceg Novi od 31. maja i 7. juna 1984. godine, kao i dokaz o uplati 4.343,oo dinara na ime dopinosa za izgradnju skloništa ("Sl.list SRCG", opštinski propisi broj 3o/83), za površinu od 18o,96 m².

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema. Žalba se podnosi Republičkom komitetu za urbanizam, gradjevinarstvo i komunalno stambene poslove - Titograd, Bulevar B. Jovanovića broj 2, putem ovog organa, a taksira se sa 24.- din. A.T.

DOSTAVLJENO:

- Investitoru,
- Sekretarijatu,
- SIZ za uređj. gr. zem.
- Upravi prihoda,
- Fondu za skloništa,
- Gradjevinskom inspektoru,
- M. Z. Baošići,
- A r h i v i . -

REP E T E N T

Jovan Gubić

